

**XITLHOKOVETSELO-NHLAMUSELO WA MUFAMBISI WA VUHUMELERI BYA MFUMO KU KATSWA
KU YA EKA SISTEME YA VULAWURI NA SWITSHURIWA**

VITO:	XIVONGO:
VITO RA MUFAMBISI (ra muyimeri wa nawu): .	

1 Nhlamuselo ya tinxaka ta swiharhi swa bindzu

Xiharhi muxaka	Nhlayo ya swiharhi		Nhlayo ya swifuwo leswi humesaka mihandzu	Rixaka/Swifuwo swa vufuwi bya le matini Tinxaka	Nomboro ya ntsariso wa purasi	Tsarisa mpfuxeto wa sweswinyana (siku) .	Xiyimo	
	Xisati	Xinuna					Swilo swa ntumbuluko	Swi tolovelekile
Tihomu ta masi							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tihomu leti mamisaka							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marhole							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tinguluve							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nyimpfu							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Timbuti							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tihuku ta le tafuleni							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ku veka tihuku							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ti- Turkey ta swifuwo							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Xiharhi xa Vufuwi bya le Matini (vito muxaka wo karhi- lowu xaxametiweke eka Xiengetelo xa XIII, Xiphemu xa III xa Reg.(EU) 2018/848)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Xin'wana.....								

2 Ku vekiwa ka ndhawu ya vurimi

Masipala : .	Xifundzha xa Masipala : .	Ndhawu :
--------------------	------------------------------------	-------------

Masipala : .	Xifundzha xa Masipala : .	Ndhawu :
Masipala : .	Xifundzha xa Masipala : .	Ndhawu :

3 Switirhisiwa leswi nga ta tirhisiwa hi swifuwo leswi fuyiweke hi ndlela ya organic

3.1 Ku aka switirhisiwa		Matsalwa ya Tilayisense ta Switirhisiwa
Xiphemu lexi tirhisiwaka eka tindlu ta swifuwo	m2	
Tindhawu to endla vutiolori leti pfulekeke	m2	Matsalwa ya Layisense ya Ntirho
Tindlu to tihambanisa ta swifuwo leswi vabyaka kumbe leswi vavisekeke	m2	
Xin'wana.....	m2	Vuswikoti bya swifuwo ehansi ka layisense yo tirha
Xin'wana.....	m2	

3.2 Madyelo ya madyelo							
S/N	Khodi ya switandi	Ndhawu (ha) .	Masipala	Xifundzha xa Masipala	Ndhawu	N'wini /Ku hirhiwa (O/R) .	Matsalwa ya Tilayisense

3.3 Switirhisiwa swa vufuwi bya le matini		
Mati	tenga <input type="checkbox"/> ku cheriwa munyu <input type="checkbox"/> brackish	Matsalwa ya Tilayisense ta Switirhisiwa

	<input type="checkbox"/>		
Nhlamuselo ya sisiteme ya vuhumelerisi	<input type="checkbox"/> pfuleka <input type="checkbox"/> pfala <input type="checkbox"/>		
Swiphepherhele swa ndhavuko swa munyu/Mativa	Ina <input type="checkbox"/> E-e <input type="checkbox"/>	Matsalwa ya Layisense ya Ntirho	
Swidziva swa misava (nomboro) .			
Swidziva swa tinhlampfi (nomboro) .		Nhlayo ya le henhla ya switoko ehansi ka layisense yo tirha	
Tipeni/tikheji ta nete (nomboro) .			
Xin'wana		M inimum ya okisijini ku tala ka swilo	% .
D ikes ku funengetiwa ka swimilani	% .	Nhlayo yale henhla ya switoko	kg/m ³ .
Endlelo ro khoma swilo		Vuhumelerisi bya organic bya ti shrimps nati prawns ta mati yo tenga	
Swidziva swo basisa tindhawu leti nga ni mati		Masungulo ya xitoko xa vana	switsotswana swa le ndzhaku/m2
Vukona bya Hatchery/Nursery	Ina <input type="checkbox"/> E-e <input type="checkbox"/>	Maximum eka ti densities ta switoko swale purasini	g/m ²
In case no , tivisa muphakeri wa vana lavatsongo		Swipimelo swa vuhumelerisi	Biomass yale henhla ya xihatla g/m ²

4 Nhlamuselo ya switirhisiwa swa michini

<input type="checkbox"/> Xigwitsirisi	<input type="checkbox"/> Ku senga ka le parlour	<input type="checkbox"/> Tandza muchini wo ringanisa	<input type="checkbox"/> Xihlanganisi xa swakudya leswi yimisiweke
<input type="checkbox"/> Mathangi yo	<input type="checkbox"/>		

kufumeta masi			
------------------	--	--	--

5 Nhlamuselo ya tindhawu to hlayisa swilo

Bindzu ri khoma no tirhisa tindhawu to hlayisa vuhlayiselo bya:	
<input type="checkbox"/> Swikumiwa <input type="checkbox"/> Ku nghanisa <input type="checkbox"/> Switirhisiwa swin'wana leswi pfunaka	
Hi nkarhi wa ku hlayisiwa ka switirhisiwa swa organic swa bindzu, xana switiyisiwa leswaku switirhisiwa swa organic aswi nge hlanganiwi na switirhisiwa swa ntolovelo?	<input type="checkbox"/> Ina <input type="checkbox"/> E-e <input type="checkbox"/> N/A *
Hi nkarhi wa ku hlayisiwa ka switirhisiwa swa organic swa bindzu, xana switiyisiwa leswaku switirhisiwa swa organic aswina hlangana na switirhisiwa swo nonisa kumbe swa nsirhelelo	<input type="checkbox"/> Ina <input type="checkbox"/> E-e <input type="checkbox"/> N/A *

wa swimilani?	
------------------	--

5 Nhlamuselo ya swakudya (Kombisa swilo swo phamela na nongonoko wa lembe na lembe wo phamela) .

S/N	Swilo swo Dyisa	Xiteji	Masungulo na Nhlayo ya Swilo swo Dyisa			Hinkwaswo
			<input type="checkbox"/> Ku tihumelerisa	<input type="checkbox"/> Vahumelerisi van'wana	<input type="checkbox"/> Makete	

Ku koteka ku endla mintwanano ya ku xava swilo swo phamela:	Vuxokoxoko bya muxavisi	Swilo swo phamela leswi kumekaka	Ntsengo	Nhluvuko wa Ntwanano

6 Vuhumelerisi bya swimilani

Eka xiyimo xa leswaku bindzu ri tirhisa swakudya swa swifuwo leswi tiendleke, bindzu ri:	<input type="checkbox"/> yi nga tsakela ku katsa vuhumelerisi bya swimilani na ku hundzuri wa ka swiharhi na misava hi ku fambisan a <input type="checkbox"/> yi tsakela ku katsa
--	--

	vuhumel erisi bya swimilani handle ka ku hundzuri wa loku fambelan aka ka swiharhi na
Pulani ya lembe na lembe ya swilo leswi tolovelekeke swo tihumelerisa swo dya:	

7 Vulawuri bya thyaka- Manyoro

	Ndhawu	Matsalwa * .
Vulawuri bya manyoro leswaku byinga hundzi mpimo wa 17kg N hi ha hi lembe	<input type="checkbox"/> Ku hangalaka eka tindzhawu leti welaka eka yuniti	
	<input type="checkbox"/> Ntirhisano na mapurasi yan'wana eka ku lahliwa ka nhlayo yin'wana	

Ku koteka ka ku endla mintwanano ya ku lahliwa ka manyoro lama saleke	Vuxokoxoko bya Muhumelerisi wa Swimilani	Ndhawu	Nhluvuko wa Ntwanano

*** Mufambisi u ta yisa pulani yo hangalasa manyoro lawa ya pfumelelaniweke na ACERT, xikan'we na nhlamuselo leyi heheleke ya tindzhawu leti nyikiweke vuhumelerisi bya swibyariwa. Laha swifaneleke, mayelana naku hangalasiwa ka manyoro, malunghiselelo lawa ya tsariweke na ti holdings tin'wana leti landzelaka swipimelo swa milawu ya vuhumelerisi bya organic.**

8 Vutivi bya swilaveko swa vuhlayiseki bya swiharhi

Vona kuri ringanela ku tshama swiyimo . Papalata maendlelo ya swifuwo lawa yanga amukelekiki (ku tsema ncola, ku sweka, na swin'wana) .	<input type="checkbox"/> Vini va ti holding va na vutivi lebyi faneleke
	<input type="checkbox"/> Vatirhi va na vutivi lebyi faneleke

9 Magoza lama faneleke ku tekiwa ku tirhisiwa ka Nawumbisi:

Ku tirhisiwa ka maendlelo ya kahle ya swifuwo. Tiyisisa leswaku maendlelo yo enta ya vufuwi bya swifuwo a ya tirhisiwi	<input type="checkbox"/> Pulani ya vulawuri bya ku tswala & pulani yo lumuriwa
	<input type="checkbox"/> Ku tirhisiwa loku lawuriwaka ka ku voninga loku endliweke eka tihuku leti vekaka

10 Swikumiwa swo Hetelela Nhlamuselo:

S/N	Ximakiwa	Nhlayo leyi ringanyetiweke	<input type="checkbox"/> Ku xaviselana tanihi leswi tolovelekeke	<input type="checkbox"/> Xaviselana tani hi organic	<input type="checkbox"/> Ku lulamisiwa eka yuniti
Vuhumelerisi bya xikarhi bya switirhisiwa swa aquaculture hi lembe (thani/lembe)=					

11 Maphepha lama namarhetiwe:

ICS- p
 BIO3CC- .
 D1.4/ 01 / 7.
 220323. 1
 Xihlamusela- 4
 marito xa
 Xitsonga

<input type="checkbox"/> Laysense yo tirha	<input type="checkbox"/> Pulani ya switirhisiwa	<input type="checkbox"/> Pulani yo tswala
<input type="checkbox"/> Mepe wa topographic wa madyelo	<input type="checkbox"/> Tirhekhodo ta ku tsarisiwa ka mapurasi	<input type="checkbox"/> Pulani ya vulawuri bya manyoro
<input type="checkbox"/> Tirhekhodo ta vutshunguri bya swiharhi	<input type="checkbox"/> Pulani ku voninga ka artificial eka tihuku leti vekaka	<input type="checkbox"/> Pulani ya Vulawuri lebyi nga heriki hi ku landza swilaveko leswi vuriweke eka Xiengetelo xa II, Xiphemu xa III ndzimana ya 1 ya Nawumbisi (EU) 2018/848
<input type="checkbox"/> Nkambisiso wa Ntivo-mbango wu ta seketeriwa eka Xiengetelo xa II, Xiphemu xa III nhlokomhaka ya 1.3 ya Nawumbisi (EU) 2018/848	<input type="checkbox"/> Xin'wana :	

**NDZI TIYISISA NA KU
TIYISELA:**

- a) ku endla matirhelo hi ku landza milawu ya vuhumelerisi bya organic;
- b) ku amukela, loko ku ri na ku nga landzeleli, ku sindzisiwa ka magoza ya milawu ya vuhumelerisi bya organic;
- c) ku tinyiketela ku tivisa hi ku tsala handle ko hlwela loku nga fanelangiki vaxavi va xiendliwa leswaku va ta tiyisisa leswaku swikombiso leswi kombetelaka eka ndlela ya vuhumelerisi bya organic swi susiwa eka vuhumelerisi lebyi i n the event ya leswaku ku kanakana ka ku nga landzeleli ku tiyisisiwile, leswaku ku kanakana ka ku nga landzeleli ku nga va kona ku herisiwile, kumbe leswaku ku nga landzeleli milawu loku khumbaka vutshembeki bya swikumiwa leswi ku vulavuriwaka ha swona ku simekiwile;
- d) ku amukela, eka swiyimo laha matirhelo ya mina na/kumbe tikontiraka letitsongo ta ntirho wa mina ti kamberiwaka hi valawuri vo hambana va vulawuri kumbe mihlangano yo lawula hi ku landza sisiteme ya vulawuri leyi

- simekiweke hi A CERT,
ku cincana ka
mahungu exikarhi ka
valawuri kumbe
mihlangano yoleyo;
- e) ku amukela, eka
swiyimo laha ntirho wa
mina na/kumbe
tikontiraka letitsongo
ta ntirho wa mina ti
cincaka vulawuri bya
hina bya vulawuri
kumbe huvo ya
vulawuri, ku
hundziseriwa ka
tifayela ta vulawuri
eka vulawuri bya
vulawuri lebyi
landzelaka kumbe
huvo ya vulawuri;
- f) ku amukela, eka
swiyimo laha ntirho wa
mina wu tthelelaka
endzhaku eka sisiteme
ya vulawuri, ku tivisa
handle ko hlwela
vulawuri bya vuswikoti
bya laha kaya lebyi
faneleke, hi ku landza
swiletelo leswi
vekiweke eka Tiko ra
Vunharhu leri
khumbekaka;
- g) ku amukela, eka
swiyimo laha ntirho wa
mina wu tthelelaka
endzhaku eka sisiteme
ya vulawuri, leswaku
fayili ya vulawuri yi
hlayisiwa ku ringana
nkarhi wa kwalomu ka
ntlhanu wa malembe;
- h) ku tivisa A CERT na
vulawuri bya vulawuri
lebyi faneleke kumbe
valawuri kumbe huvo
yo lawula kumbe
mihlangano handle ko
hlwela hi ku nga

landzeleli kwihi kumbe
kwihi loku khumbaka
xiyimo xa organic xa
swikumiwa swa mina
kumbe swikumiwa swa
organic leswi
amukeriweke ku suka
eka vafambisi
van'wana kumbe
tikontiraka letitsongo.

Ndzi tivisa hi ku
tiyimisela leswaku
mahungu hinkwawo lama
rhumeriweke eka A CERT
SA na xikombelo xa mina
i ntiyiso naswona i
ntiyiso. Ndzi amukerile
naswona I ndzi amukela
hi ku hetiseka Nawumbisi
wa Xitifikhethi na swiletelo
leswi vekiweke eka
Nawumbisi (EU)
2018/848 na ku cinciwa
ka wona eka wona. Ndzi
ta landzelela hi ku
hetiseka swiletelo leswi
vekiweke eka Nawumbisi
(EU) 2018/848 naswona
ndzi teka vutihlamuleri
byo hatlisa ndzi tivisa A
CERT nkarhi wun'wana
na wun'wana loko
magoza wahi na wahi
lama hlamuseriweke eka
fomo ya sweswi ya
cinciwa.

Siku Vito na Nsayino
: Xivongo :
: .

Swipimelo swa Vulawuri

1. Malunghiselelo ya vulawuri

1. Loko sisiteme ya vulawuri leyi tirhaka hi ku kongoma eka vuhumelerisi bya swifuwo yi sungula ku tirhisiwa, nhlamuselo leyi heheleke ya yuniti yi ta katsa:

(a) nhlamuselo leyi heheleke ya miako ya swifuwo, madyelo, tindhawu leti pfulekeke, na swin'wana, na, laha swi faneleke, tindhawu to hlayisa, ku paka na ku lulamisa swifuwo, swikumiwa swa swifuwo, switirhisiwa swo ka swi nga tirhisiwanga na switirhisiwa;

(b) nhlamuselo leyi heheleke ya switirhisiwa swo hlayisa manyoro ya swifuwo.

2. Magoza ya vulawuri ya ta katsa:

(a) pulani yo hangalasa manyoro leyi pfumelelaniweke na huvo yo lawula kumbe vulawuri, kun'we na nhlamuselo leyi heheleke ya tindhawu leti nyikiweke vuhumelerisi bya swibyariwa;

(b) laha swi faneleke, mayelana na ku hangalasiwa ka manyoro, malunghiselelo lama tsariweke na swikhomela swin'wana tanihilaha swi vuriweke hakona eka Xiyenge xa 3(3) ku landzelela swiletelo swa milawu ya vuhumelerisi bya organic;

(c) pulani ya vulawuri bya yuniti ya swifuwo swa vuhumelerisi bya organic.

2. Tirhekhodo ta swifuwo

Tirhekhodo ta swifuwo ti ta hlengeletwa hi xivumbeko xa rhijisitara naswona ti hlayisiwa ti kumeka minkarhi hinkwayo eka ndhawu ya vuhlayiselo. Tirhekhodo toleto ti ta nyika nhlamuselo leyi heheleke ya sisiteme ya vulawuri bya ntlhambi kumbe ntlhambi leyi katsaka kwalomu ka mahungu lama landzelaka:

(a) mayelana na swifuwo leswi fikaka eka ndzhawu yo khoma: masungulo na siku ro fika, nkarhi wo hundzula, mfungho wo tiveka na rhekhodo ya vutshunguri bya swifuwo;

(b) mayelana na swifuwo leswi humaka eka ndzhawu yo khoma: malembe, nhlayo ya tinhloko, ntiko loko swi dlayiwile, mfungho wo tivisa na laha swi yaka kona;

(c) vuxokoxoko bya swiharhi swihi kumbe swihi leswi lahlekeke na swivangelo swa swona;

(d) mayelana na swakudya: muxaka, ku katsa na swiengetelo swa swakudya, swiphemu swa swiaki swo hambana swa ration na minkarhi yo fikelela eka tindhawu to ntshunxeka, minkarhi yo hundzisela vanhu laha swipimelo swi tirhaka;

(e) mayelana na ku sivela mavabyi na vutshunguri na nhlaysi wa swifuwo: siku ra vutshunguri, vuxokoxoko bya ku kumiwa ka vuvabyi, posology; muxaka wa xiendliwa xa vutshunguri, ku kombisiwa ka swilo leswi tirhaka swa pharmacological leswi katsekaka ndlela ya vutshunguri na xileriso xa vutshunguri bya swifuwo xa nhlaysi wa swifuwo na swivangelo na minkarhi yo tshika leyi tirhaka loko switirhisiwa swa mfuwo swinga se xavisiwa swilebuliwile tani hi organic.

3. Magoza yo lawula eka switirhisiwa swa mirhi ya swifuwo swa swifuwo

Nkarhi wun'wana na wun'wana loko switirhisiwa swa mirhi ya swifuwo switirhisiwa mahungu kuya hi 2(e) yafanele ku tivisiwa eka ACERT loko switirhisiwa swa mfuwo kumbe swifuwo swinga se xavisiwa tani hi leswi humelerisiweke hi ndlela ya organic. Swifuwo leswi tshunguriweke swi ta tivisiwa kahle, hi swoxe eka swifuwo leswikulu; hi yoxe, kumbe hi ntlawa, kumbe hi xisaka, eka xiyimo xa tihuku, swifuwo leswintsongo na tinyoxi.

Ιστορικό Χιτομπο χα μίνα Ανασκοπήσεων

Έκδοση	Ημερομηνία	Ανασκόπηση & Έγκριση
01	22/03/2023	Κ· Ναλμπή δόντη

ICS- ρ
 BIO3CC- .
 D1.4/ 01 / 1
 220323. 3.
 Xihlamusela- 1
 marito xa 4
 Xitsonga

	i		
	k		
	u		
		r	
		a	
		v	
		u	
		m	
		b	
		i	
		r	
		h	
		i	